

A MOUNSEGNOUR AGUSTIN FORCADE,

ARCHEVESQUE D' AIS, ARLE E EMBRUN

MOUNSEGNE,

En estent que vous agrado qu'acampen dins un galant libre tóutei lei pèco que nouéstei valènt Felibre nous an manda en l'ounour de la Crous de Prouvèncò, e que, de tant poulideis espigo, se n'en fague uno courouso garbeto, nous agrado, à nàutrei que sian lei Priéu, de vous la semoundre. Acò s'enrego de-vers vous, Mounsegne, mies que vers degun autre. Uno, qu'es sus voueste terradou que sara aubourado la santo Crous de Prouvèncò, e l'autro, que sias de la boueno meno, e que lou Bouen-Diéu vous a taia sus lou patroun dei proumiés Apoustòli. Coumo élei, avès anouncia la Crous de Jèsu-Crist fin-qu'au bout dóu mounde, e coumo élei, peréu, l'avès anounciado dins sabèn pas quant de lengo. E à prepaus d'acò, nous vèn à biais de vous dire, Mounsegne, aro que sias nouestre, que faurra bèn que vous li metés, un jour o l'autre, e que lou paire sache lou parla deis enfant. N'en avès estudia tant d'autre que noun valon aquéu! Se quàuquei despichous vous vouelon dire que nouesto lengo es un pau sòuvajuno, vous diren, nautre, que nouesto lengo es estado reine e que lei gràndei damo dei court avien pas pòu que sei bouqueto se tournèsson desgraciously en la parlant, coumo lei chambriero de vuei; vous diren qu'es lindo, roundo e franco, e que vous isto se pòu pas mies; vous diren qu'a uno sentour dóu terraire, un parfum de ferigoulo, de ginèsto e de roumaniéu que vous embaumo e vous remounto lou couer. Es belèu acò qu'aquélei besuquet de Francihot prenon pèr lou sòuvajun. Oh! sara un bèu jour, Mounsegne, quand vous ausira parla sa lengo lou pople de Prouvèncò! Sara un bèu jour e sara uno bello obro. Dóumaci qu'olor, Mounsegne, lei capelanot dei vilàgi e deis amèu saran bessai plus vergounous pèr parla dins la santo cadiero lou parla de sei maire. E tóutei li gagnaran, lou Bouen-Diéu, lou pople, emai lei capelan. Vous demandan vouesto santo benedicien, Mounsegne, pèr nautre, pèr noueste pichot libre, pèr l'obro de la santo Crous,

Emai pèr voueste bèn devot

Lou Secretari

EMERY, Canoungé-Curat

PREFACI

I

Santo-Ventùri es uno mountagno que s'aubouro à-n-un parèu de lègo d'Ais, la vièio capitalo de la Prouvènço. Sei vesin li dien la *Grand-Couelo*, e de tóutei leis aup que bousserlon nouéstei planuro, pas uno de-segur que merite mies aquéu noum. Ni lei pue de l'Ouripo e de Regagnas, ni lou Pieloun dóu Rèi, qu'assoustè lou proumié la Madaleno en soun roumavàgi, ni lei baus sóuvertous de la Santo- Baumo noun pouedon ajougne sa tèsto enaussado au mitan dei niéu. Arèbro e escalabrouso, enarco entre lei vèrdei vau de Lar e de Cause soun cresten pela. De sa rancaredo aspro e pounchudo, soubeirano ufanouo, regardo perabas lei mountagnolo qu'escalon à bèl èime long de sei vabre esterle, empli de roucassiho resquiharello. Quàuquei brugas secarous, quàuquei clot de nerto o de cade, quàuquei mato d'espì, de ferigoulo e de ginèsto fan seis esperro pèr crèisse dins sei coumbo loungarudo o sus seis ancoulo espeiandrado. Souvènt l'aurige fa l'empèri sus sa cimo enmantelado de nivoulun. Lou mistrau e lou tron li barrouelon en bramant, e l'uiauo que dardaio assajo soulet d'eigreja soun blave esquinau. Pièi la tempèsto calo; lou cèu s'amansis. Alor, siavo e tranquilo, mouestro pèr un tèms sol, à la boueno vilo d'Ais, aquélei dous moure negras, parié ei gibo d'un gigantesco camèu que l'ardit e sóuvàgi *roucassié* va soulet afloura de soun alo. Avau, coumo uno serp, se giblant e se regiblant, lou Cengle rousseten l'encenturo en viro-vòut de sei bàrri fendascla. Pièi, entre Sant-Antounin e Vau-Venargo la serriero pren curso e fugis à perdo de visto de-vers lou Plan de Sant-Meissemin, pèr rejougne alin la Santo-Baumo e soun planestèu benura.

II

Entre-mitan dei vilo e dei vilàgi que s'estalouiron à sei pèd, abas, uno fes la mountagno veguè 'no cavo memourablo: lei chourmo destrùssi de la barbarié agarrissien dins uno loucho soulènno lei sourdat de la civilisacien. Contro lou Tétoun ferouge que s'avançavo pèr la destruire, Roumo mandè Marius, e fouguè 'no journado de marco - la bataio ounte lou generau rouman chaplè aquelo bando acarnassido, coumo en uno jouncho d'estiéu fa d'un bèu blad la daio dóu meissounié. Lou Garagai, que, souto l'arc-vòut estràngi de sa baumello, de-longo bado espetaclous e duerbe sus l'adré dóu mount sa goulo insaciablo, lou Garagai, en aquéu jour d'eterno remembranco, aproufoundiguè dins sei misteriousei founsour tres cènt pàurei barbare, - crudèu gramaci dóu pagan à la divo Vitòri.